

"LOVČEN" OSIGURANJE AD
DIREKCIJA
Broj: 03-516/3
Podgorica, 09.09.2025.godine

Црна Гора
Здравствена установа
Дом здравља Главног града
Број 03/01-8/33
Подгорица, 25.09. 2025 год.

UGOVOR O DONACIJI

Zaključuju:

1. "LOVČEN" OSIGURANJE AD Podgorica, ul.Slobode 13 a, PIB 02018560 koga zastupa Izvršni direktor mr Stanko Mugoša i Glavni izvršni direktor Matjaž Božič (u daljem tekstu: Donator) i
2. ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA, PIB 02015374, ul.Bracana Bracanovića br.1, Podgorica koga zastupa direktor Dragana Durković (u daljem tekstu: Primalac donacije)

Predmet i trajanje ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom se uređuju međusobni odnosi, prava i obaveze Donatora i Primaoca donacije u izvršavanju predmetne donacije.

Obaveze Donatora

Član 2.

Donator se ovim Ugovorom obavezuje da Primaocu donacije uplati novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.197,00€(slovima:jedna hiljada sto devedeset sedam eura) na ime troškova za nabavku 3 klima uređaja sa uslugom instalacije za potrebe organizacione cjeline Izabrani doktor za odrasle ZU Dom zdravlja Glavnog grada-zdravstveni objekat „Stara Varoš”.

Donator se obavezuje da će novčana sredstva iz stava 1 ovog člana uplati po Predračunu broj 10009 od dana 04.09.2025.godine od strane Multicom Retail-a doo, Podgorica, po potpisivanju Ugovora.

Primalac donacije se obavezuje da donirani iznos sredstava iskoristi u svrhe navedene u stavu 1 ovog člana.

Obaveze Primaoca donacije

Član 3.

Primalac donacije se obavezuje da donirana sredstva, u skladu sa odredbama ovog ugovora, koristi isključivo u svrhu za koju je donacija data.

Primalac donacije se obavezuje da u svakom trenutku, od momenta zaključenja Ugovora, putem svih dostupnih kanala komunikacije, učini transparentnim i dostupnim način na koji je ova donacija realizovana i to u mjeri u kojoj je to moguće, u odnosu na predmet donacije.

Antikorupcijska klauzula

Član 4.

Ugovorne strane izjavljuju, da u bilo kojoj fazi zaključenja ili primjene ovog Ugovora nijedna od njih nema niti da će ponuditi, dati ili obećati bilo kakvu neprimjerenu korist bilo kojem zaposlenom ili članu upravljačkog ili nadzornog organa suprotne strane ili bilo kojem predstavniku ili posredniku organa ili organizacije iz javnog sektora, za:

- dobijanje posla ili

JK

- zaključivanje posla pod povoljnijim uslovima, ili
- odricanje odgovarajuće kontrole nad sprovođenjem ovog ugovora, ili
- drugo postupanje ili propust, koji je prouzrokovao ili bi mogao prouzrokovati štetu drugoj strani ili organu ili organizaciji javnog sektora ili omogućiti bilo kojem zaposlenom i članu upravljačkih ili nadzornih organa druge ugovorne strane ili predstavniku, posredniku organa ili organizacije javnog sektora da stekne korist.

U slučaju kršenja ili pokušaja kršenja ove klauzule, već sklopljeni ugovor će biti ništav. U slučaju da ugovor još nije stupio na snagu, smatraće se da nije zaključen.

Ugovorne strane se obavezuju uspostaviti odgovarajuće mjere za sprječavanje koruptivne prakse proporcionalno veličini njihove organizacije, vlastitoj izloženosti riziku od koruptivne prakse, prirodi svog poslovanja i antikorupcijskom zakonodavstvu koji obavezuje svaku stranu, što će omogućiti aktivnu prevenciju koruptivne prakse, njihovo otkrivanje i odgovarajući tretman i prijavljivanje otkrivenih kršenja nadležnim službenim organima.

U slučaju sumnje na koruptivnu radnju ili povredu obaveza iz prethodnog stava jedne od ugovornih strana (u daljem tekstu: ugovorna strana koja krši prava), druga ugovorna strana (u daljem tekstu: ugovorna strana lojalna ugovoru) ima pravo da preduzme odgovarajuće mjere za upravljanje vlastitom izloženosti poslovnim rizicima za nastanak poslovne štete i štete za vlastiti ugled, koja uključuju prije svega, ali ne isključivo:

- ograničavanje ili ukidanje ovlaštenja dodijeljenih ugovorom da djeluje u ime i za račun lojalne strane;
- implementaciju revizije sprovođenja odredaba ugovora kod ugovorne strane kršioca;
- zahtijevanje od ugovorne strane kršioca da osigura dodatno osiguranje u slučaju poslovne štete ili štete za ugled ugovoru lojalnoj stranki.

U slučaju, da se protiv ugovorne strane kršioca pokrene postupak pred službenim organima zbog koruptivne prakse koja se odnosi na sadržaj poslovne saradnje prema ovom ugovoru, ugovoru lojalna stranka može obustaviti izvršavanje svojih obaveza iz ugovora do donošenja konačne odluke u ovom postupku, bez ikakve odgovornosti za štetu, koja bi nastala strani koja je prekršila.

Zaštita ljudskih prava

Član 5.

Ugovorne strane se obavezuju da će poštovati ljudska prava i osnovne slobode koje važe za ugovorne strane i njihove podizvođače u vrijeme zaključenja ovog ugovora za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, uz minimalni obim ljudskih prava i osnovnih sloboda koje se moraju poštovati u skladu sa ciljevima i principima Ujedinjenih nacija i napisanim u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Konvenciji o pravima djeteta, koje je usvojila i proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija i u Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o osnovnim principima i pravima iz rada. Ugovorne strane se takođe obavezuju da će ispuniti zahtjeve ekološkog zakonodavstva u svim državama u kojima posluju.

Ako se pravosnažnom odlukom suda ili drugog organa utvrdi da je druga ugovorna strana prekršila obaveze iz prethodnog stava, prva ugovorna strana može jednostrano odustati od ugovora bez odgovornosti za štetu nanesenu drugoj ugovornoj strani zbog ozbiljnog kršenja ugovornih obaveza. Druga ugovorna strana dužna je prvoj ugovornoj strani nadoknaditi svu štetu nastalu i troškove nastale uslijed kršenja obaveza druge ugovorne strane.

fu

Upravljanje sukobom interesa

Član 6.

Ugovorne strane izjavljuju, da nisu nastale nikakve okolnosti u vezi sa zaključenjem ovog Ugovora koje predstavljaju ili mogu predstavljati sukob interesa. Svaka ugovorna strana će odmah obavijestiti drugu ugovornu stranu o svakom uočenom postojećem ili potencijalnom sukobu interesa, kao i o uočenoj pojavi sukoba interesa tokom izvršavanja ovog ugovora.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzeti sve potrebne mjere za upravljanje rizicima, koji mogu nastati zbog sukoba interesa, prije svega, ali ne isključivo sa:

- isključenjem lica sa sukobom interesa iz svih daljih postupaka koji se odnose na ispunjenje predmeta ugovora ili drugih mjera koje razumno sprječavaju takva lica da utiču na ispunjenje ugovora;
- sprovođenjem postupaka za kontrolu radnji koje su već preduzele osobe sa sukobom interesa;
- angažovanjem druge osobe da kontinuirano provjerava i odobrava sve radnje koje preduzima osoba sa sukobom interesa u vezi sa ispunjenjem ugovora.

Svaka ugovorna strana odgovorna je za preduzimanje mjera u vezi sa osobama koje djeluju u njeno ime i/ili za njen račun. O sprovedenim mjerama potrebno je obavijestiti suprotnu stranku. Ako ugovorna strana nije u stanju preduzeti potrebne mjere bez učešća druge suprotne ugovorne strane, strane će se dogovoriti o sprovođenju mjera.

Sukob interesa svake ugovorne strane predstavlja bilo koji privatni interes zaposlenih rukovodioca ili zaposlenih koji učestvuju pri zaključenju ili ispunjenju ovog ugovora ili privatni interes članova uže porodice tih zaposlenih, što bi moglo negativno uticati na brižljivu, ekonomičnu, poštenu i efikasnu primjenu ovog ugovora.

Ugovorne strane se obavezuju, prema važećem zakonu, da će kao povjerljive zaštititi sve podatke i informacije dobijene u vezi sa izjavom o sukobu interesa i obrađivati sve lične podatke u skladu sa važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Zaštita ličnih podataka

Član 7.

Ugovorne strane se obavezuju, da će prilikom izvršavanja svojih obaveza iz ugovora postupati u skladu sa važećim propisima svoje države koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko će ugovorne strane u izvršavanju svojih obaveza iz ugovora međusobno razmjenjivati lične podatke pojedinaca, obrađivati ih za račun druge ugovorne strane ili raspolagati sa njima u kontekstu zajedničkog upravljanja zbirkama ličnih podataka, ugovorne strane se obavezuju da će zaključiti poseban sporazum o obradi ili zajedničkom upravljanju ličnim podacima, u kojem će se detaljnije regulisati međusobni odnos i obaveze u vezi sa ličnim podacima, odnosno još prije početka primjene obrade ličnih podataka.

U skladu s važećim propisima Crne Gore, druga ugovorna strana će obeštetiti prvu ugovornu stranu za svako neovlašćeno otkrivanje ličnih podataka ili povjerljivih informacija pribavljenih na osnovu ugovornog odnosa ili zbog ostvarenja dogovorene poslovne svrhe.

Klauzula o ograničavajućim mjerama

Član 8.

Bez obzira na ostale odredbe ovog ugovora, ugovorne strane neće biti u obavezi da ispunjavaju svoje obaveze prema drugoj strani, koje proizlaze iz ovog ugovora i iz njemu povezanih ugovora, ako bi ispunjenje predstavljalo kršenje bilo koje trgovinske ili ekonomske sankcije, zabrane ili ograničenja usvojenih od strane međunarodnih

gr

organizacija ili pojedinih država, prvenstveno, ali ne isključivo, Europske unije, Republike Slovenije, Države Crne Gore, Ujedinjenog Kraljevstva ili Sjedinjenih Američkih Država.

Ugovorna strana koja ne ispuni svoje obaveze iz ovog ugovora zbog poštovanja sankcija i ograničenja iz prethodnog stava ne odgovara za štetu nastalu drugoj ugovornoj strani ili trećim licima kao rezultat njenog neispunjavanja.

Svaka ugovorna strana dužna je da odmah obavijesti drugu ugovornu stranu ako su protiv nje, protiv njenih matičnih ili zavisnih društava, poslovnih partnera ili krajnjih vlasnika izrečene bilo kakve sankcije, zabrane ili ograničenja poslovanja iz prvog stava tog člana.

Svaka ugovorna strana može odustati od ugovora bez odgovornosti za bilo kakvu štetu nanесenu drugoj strani i bez otkaznog roka, ako se protiv druge strane preduzmu sankcione mjere ili slična ograničenja koja onemogućavaju dalju primjenu ključnih odredbi ovog ugovora.

Raskidni uslovi

Član 9.

Ukoliko jedna od ugovornih strana ne ispunjava svoju ugovornu obavezu, druga ugovorna strana može da, zahtijeva ispunjenje obaveza ili, pod uslovima predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima, da raskine ugovor prostom izjavom i zatraži naknadu štete.

Opšte odredbe

Član 10.

Za sve što nije izričito regulisano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11.

Eventualne sporove iz ovog ugovora rješavaće nadležni sud.

Član 12.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od čega po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.

DONATOR

“LOVČEN” OSIGURANJE AD

Izvršni direktor Stanko Mugoša

Glavni izvršni direktor Matjaž Božič



PRIMALAC DONACIJE

ZU DOM ZDRAVLJA GLAVNOG GRADA

direktor dr. Dragana Durković



Me
g